

Filozofski fakultet / FILOZOFIJA / Teme iz filozofije XIX vijeka

Naziv predmeta:	Teme iz filozofije XIX vijeka			
Šifra predmeta	Status predmeta	Semestar	Broj ECTS kredita	Fond časova (P+V+L)
12579	Obavezan	2	6	3+2+0
Studijski programi za koje se organizuje	FILOZOFIJA			
Uslovljenost drugim predmetima	Nije uslovljen.			
Ciljevi izučavanja predmeta	Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da shvate i razumijui kritički preispitaju temeljne probleme i duhovne procese filozofije 19. vijeka.			
Ishodi učenja	Nakon što položi ovaj ispit student će biti osposobljen da: 1. Poznaje temeljna filozofska stremljenja posthegelofske filozofije (lijevohegelovci, desnohegelovci, Šopenhauer, pozitivizam, Kjerkegor, Niče, Bergson, Diltaj, pragmatizam, neokantovstvo). 2. Analizira raznorodna filozofska mišljenja i upoređuje njihov filozofski karakter. 3. Vlada širokim spektrom filozofskih mišljenja, metoda i pojmova. 4. Razvija kritički duh i odnos prema filozofskim i uopšte kulturnim tekovinama. 5. Prezentuje raznolike filozofske sadržaje karakteristične za filozofiju 19. vijeka i piše seminarske radove o n jima. 6. Upoređuje filozofska i naučna znanja 19. vijeka i primjenjuje interdisciplinarne vrednosne kriterijume. 7. Kritički preispituje uzroke i motive savremenog načina mišljenja i djelanja.			
Ime i prezime nastavnika i saradnika	Drago Perović, Gordana Krcunović			
Metod nastave i savladanja gradiva	Predavanja, rad na izvornim filozofskim tekstovima na različitim nivoima interpretacije, diskusije, seminarski radovi, kolokvijumi, konsultacije.			
Plan i program rada				
Pripreme nedjelje	Priprema i upis semestra			
I nedjelja, pred.	Duhovna situacija u filozofiji poslije Hegela: starohegelovci i mladohegelovci; antihegelijanizam.			
I nedjelja, vježbe				
II nedjelja, pred.	Problem volje (A. Šopenhauer i F. Niče).			
II nedjelja, vježbe				
III nedjelja, pred.	Iracionalizam i pesimizam (Šopenhauer).			
III nedjelja, vježbe				
IV nedjelja, pred.	Ničeova kritika zapadnoevropske metafizike, nauke i kulture.			
IV nedjelja, vježbe				
V nedjelja, pred.	Temeljni pojmovi Ničeove filozofije: „smrt Boga“, prevrednovanje svih vrijednosti, nihilizam, volja za moć, nadčovjek i vječnog vraćanja istog.			
V nedjelja, vježbe				
VI nedjelja, pred.	Zasnivanje filozofija egzistencije: Šeling i Kjerkegor.			
VI nedjelja, vježbe				
VII nedjelja, pred.	Kjerkegorovo egzistencijalno određenje čovjeka: strepnja, grijeh, strah, očajanje, kajanje, vjera, paradoks, „ili -ili“ situacija.			
VII nedjelja, vježbe				
VIII nedjelja, pred.	Kritika filozofske ideje sistema: Kjerkegor i Niče.			
VIII nedjelja, vježbe				
IX nedjelja, pred.	Razumijevanje subjekta i pitanje slobode: (Šopenhauer, Kjerkegor, Niče, Bergson)			
IX nedjelja, vježbe				
X nedjelja, pred.	Problem istine: pozitivizam i pragmatizam.			
X nedjelja, vježbe				
XI nedjelja, pred.	Problem shvatanja života u filozofiji 19. vijeka: Šopenhauer, Niče, Bergson, Diltaj.			
XI nedjelja, vježbe				
XII nedjelja, pred.	Osnovni pojmovi Bergsonove filozofije: trajanje, stvaralačka evolucija, život, vrijeme, svijest i intuicija.			

XII nedjelja, vježbe	
XIII nedjelja, pred.	Odnos prirodnih i društvenih nauka: problem metode.
XIII nedjelja, vježbe	
XIV nedjelja, pred.	Istorija i istoričnost.
XIV nedjelja, vježbe	
XV nedjelja, pred.	Uticaj različitih misaonih sistema 19. vijeka na najznačajnije misaone tokove 20. vijeka
XV nedjelja, vježbe	
Opterećenje studenta	Nedeljno: 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura opterećenja: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 34 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet) Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 34 sata (dopunski rad)
Nedjeljno	U toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta 3 sat(a) teorijskog predavanja 0 sat(a) praktičnog predavanja 2 vježbi 3 sat(a) i 0 minuta samostalnog rada, uključujući i konsultacije	Nastava i završni ispit: 8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30=180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet) 36 sati i 0 minuta Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave	Prisustvo predavanjima i vježbama, seminarski i kolokvijum.
Konsultacije	Poslije nastave.
Literatura	I. Kolakovski: Filozofija pozitivizma (Predgovor i poglavlja 1, 2, 3, 6 i 7), Prosveta : Beograd, 1972; M. Životić, Pragmatizam i savremena filozofija, Nolit : Beograd, 1966; A. Šopenhauer, Svijet kao volja i predstava, M. S. Novi Sad, 1981, F. Niče, Tako je govorio Zaratustra, više izdanja; S. Kjerkegor, Pojam strepnje, SKZ : Beograd, 1970; S. Kjerkegor, Strah i drhtanje, BIGZ : Beograd, 1975; S. Kjerkegor: Brevijar, Grafos : Beograd,1979; V. Diltaj, Izgradnja istorijskog svijeta u duhovnim naukama, BIGZ : Beograd, A. Bergson: Ogljed o neposrednim činjenicama svijesti, Mladost : Beograd, 1978, Dž. S. Mil, Utilitarizam, Kultura : Beograd, 1960.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje	- kolokvijum 20 bodova - seminarski rad 20 bodova - rad na nastavi 12 bodova - prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 52 boda.- kolokvijum 20 bodova - seminarski rad 20 bodova - rad na nastavi 12 bodova - prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 52 boda.
Posebne naznake za predmet	
Napomena	
Ocjena:	F E D C B A
Broj poena	manje od 50 poena više ili jednako 50 poena i manje od 60 poena više ili jednako 60 poena i manje od 70 poena više ili jednako 70 poena i manje od 80 poena više ili jednako 80 poena i manje od 90 poena više ili jednako 90 poena